

127<sub>(1)</sub>

1-6 + 1 = 7

~~127<sub>(1)</sub> Fox & Linstead pgs  
8/34~~

~~Ethnology~~

~~S. (127<sub>(1)</sub>) indexed R. 96~~

25 OCT 1938

K34/34

Ittasseim Hdman,

12/13 Langkranz, <sup>for</sup>

Via Pietersburg - <sup>by</sup>

K34/34 17<sup>th</sup> October 1938.

Writer Henry Moloto,  
Chief Jack Eland,  
PP 1-6

Maina a Dikxosi le direlo tsabon.

1. Charles Ledwaba 2. Sekhubathana Ledwaba
3. Boloko Ledwaba 4. Kgoabe Ledwaba.
5. Malitsi Ledwaba 6. Mogobadi Ledwaba.
7. Malitsi Ledwaba Hala matlwana batho ga a ba  
thseme mokala. Oba fetola otlakala fuita le  
ngwana wa kma ge.
8. Peketsan morodi ngwana a mmame bi  
ya se ~~mesla~~ modisa sesalla masogana.
9. Nokharane matsanego go dishme ge ke gova  
ke melotenele mafora ga ana mano mometsa  
phuthu ya go seba ge ke tla ola Impa a ija  
seno'bo go tina batho.
10. Jack Eland Ke thule ya ga vilaremola  
Thutla ya mesla mebedi njocek beya  
toga ke sa tianq a fo bo-mmatakana  
etwa gona le lekopa ke le ripile  
bogale. He a thopa batho Mafela, mmame yira  
athopa mosemo a thopa Bo lekunlela Khuching  
Morroa Khudu o chata thaga ale mangdifako  
Dinkwela kgale. Ngwana khudu a khunyela.

s 127 K34 / 34 c/o Haasim Islam,  
 Mr. & Mrs. Henry & Mabel P/B Langkawi 2  
 Via Petropolis.

OCT. 22 1938 17<sup>th</sup> October 1938.

Diritsa ts'a ditsomo.

1. Mankwana, a serema mokoko mokolo beladi  
mankwana serema tsumma matolo.
  2. Byatladi, ya mainaule Matladi seana Kolosé  
ebe ele thaba ya malitši.
  3. Borale, Ke thaba ya chipi.
  4. Mabolepu, ta Kekan ~~thibela ntlo dimoruba,~~  
Phots ya bonia esetšine.
- Thaba ts'a ~~geso~~ diya talore Malome le  
Mabolepu ~~si~~ di a etélaná.

Diritsa ts'a ditsomo.

1. Kgava, matagaya kgava modisa u a dioka mosedi  
mokgantla ngwana o ūla ka lualala la setgowa.
2. Kemotsi, a mogapane hamagana Phososo.
3. Seepa, makweng co epa ~~kgi~~ e epa mocho amoso  
a ūla.
4. Kiemamamongwati, amajago sephutela mainbori  
phinduthu dulela mokolo, dingwe digoga moyoma  
ga egoye, letisoko le ethimodisa masila, Tala gas bone  
mosegare wa bona tala o khwile.
5. Sengo a mangala a phiké ebose mawete ika ga masepa kallenao  
xothala ga masepa Pelo ke xo nthha.

A. 127

K34/34

c/o Hassum et al.

J

Hilary Henry Kolofo

P/B. Langkanti,

Via 1<sup>o</sup> rebensburg17<sup>th</sup> Oct 1938

~~Xe diida dikkomo~~  
 Dikkomo ~~xe~~ diidawa ~~ke~~ Bahlanka ba sconna  
 feela, Bahlanka ba scosele ebe ba diida  
 dinamane tehipuchi ~~le~~ dinku.

~~Le scona morka <sup>ha</sup> ob e a diida scophileta atea  
 mosadi pele a kcone a lesa zodiida.~~

~~Xe Badisa ba diidise mable ebe ba unamiswa  
 xo ralefisco.~~

~~Mohlomane ~~xe~~ ebe mochisa a roble kcono  
 ob e a ~~api~~ ifiwe ob e a sa khuchanitro,  
 Banna ebe bane ke mosca ya dikkomo.~~

~~Xe dikkomo oitswa madisong bakscalabyle  
 ebe bareti mochisa watsona, scorie le otakos  
 dikkomo, ~~xe~~ oitsina ~~ke~~ le soro engwe le  
 engwe ba ebilo ~~ba~~ sereto sa yonatibile  
 ba eksanla runbadisa ba dikkomo baswene  
 dikkong tia kconi. Xe di seno scotieni ba ya  
 kscorong ~~ke~~ ba lothre Banna, le Bakscalabyle  
 Xomme ba ba laochiedisetlo tia scodida score  
 Ba bone eng le eng runi xo diseng.  
 Xomme ba vla bolela ka cenaneo.~~

S. (127)

K34/34

Prixier Henry Hobbs



c/o Hassim Etclam,  
P/B Langbrant,  
Via Plettenburg  
17<sup>th</sup> Oct - 1938.

Ntiva ya kocosi Malitzi le Mazulu.  
Xo hlabane kocosi Malitzi le Mazulu,  
A molaya kua Thabeng ya Mangwabwana,  
Xonne ba molaila ana le Motsele wa  
gasce Mvundlela-Mazulu a mofela empa  
lozulu la Mohlankha ~~la~~ ba boloya ka  
ba bedi a bona. Banna ba bangwe ba  
ba ūya bakhula Thabeng yeo, Motsele  
Mvundlela le Kocosi ba khwile bohle.

Miong<sup>ya</sup> shani le ba xa-Mashashane  
Makhashane yena o hlabane le ba xa-  
Mashashane. Atlo ga a swana ke makowa  
a ya sco. Kwela Kocotescorng Tsware.  
Ba xa-Mashashane Ba thubesa batloca  
ba ya thoko ya Manne bafentswē ke yena  
Makhashashane.



S. (127)

K34134

c/o Hassan Abdalla,<sup>5</sup>

Minister Henry Nkateko

P/B Langkraatz,

Via Pieleis Burg

17<sup>th</sup> Oct 1938.

Ntsoya ya Kososi Jack Eland le Ishamane.  
 Jack Eland yéna o hlabene t-e ta sca-  
 Ishamane. Le bona ke ba sca Sedwaba ke  
 madi ale mang fela. Phia ethomile ke  
 bona. Ka xe rena re se re buloisa monyana  
 xe a hladile. Byale na ~~gatela~~ Banna taka  
 kua sca-otto-shamane score baye baromele  
 diksono score ditile ka ba-ka la xe a hladile  
 Ngwara wa rena wa desoscana.

Ba swato banna ba rena xe rebasheka. diksono  
 di ~~Bebe~~ ~~she~~. Xo ba ba ba lesa score baye xae  
 baromele Diva score chibala ~~le~~-lélé. Tupyaka  
 lehlosconono ba votsa ke motto o yo mongwe  
 a ne leseke la tsa katsela t-e tseyé ka  
 ye la clapholoxas modimia a eme tselong ya  
 lona pele kua levasco score.

Xe ba fihla xae ba rebollella ditiba  
 tše. Ba re Diva dieme kua sca-~~e~~ bina  
 Sefasca. Ebe ele motto wa scokwana le bona  
 T-e re ~~se~~ tše re knoile ditiba le rena ra  
 towa motseng wa sciso re ehamile.

3. (127) K34/34

6

el Piva ya Chief Fox Eland<sup>1e</sup> shaman<sup>o</sup>  
 Le nena. ratōwa soga roya oca el Piva a Maja.  
 Le nena. Ete bare bo yo fireletša motša wa  
 Piona a Maja. Ra rotala score re letile.  
 Cosasa sce re toosca roya pattlelong ya sco  
 hlabarrela. Feela ile sce re ba baitsé ſa score  
 na ka mnele le ya tira na. Motša wa nena  
 esebi a file, Sethunya sa lela kafus  
 ba ~~ba~~ mohla ba ~~sce~~ rope areke a tos hwa.  
 Namra ra romela Pere ya morwa co gams  
 iša sce ke ~~no~~ rossac sce se moo o  
 phatlalawa. Cosasa salidoca sa mabane  
 Ptoa ya hlabana ya tata Danna. Ra  
 botalya ~~tho~~ ba bani scorena sca scorena  
 yoo a bolailesco lescalee.

Biyale ba ntialeya, ha swara palefisivo  
 150. De ke buya nthse ka hwečia  
 rbatlo ba ba beeli ba fo hwečia ba bolas  
 ke ba oca - Shaman. E mongwé ile ba mo  
 roba leto - ka kolo a palecwa. ke scorexpela.  
 hwečia sce batla sco wena atšea Sethunya  
 mucuscwé a serasca a ipolaya basona.  
 De ke boyo itscobesong ha hwečia  
 tše olikiba.

End 5127

Henry Motšo

8/34

127

~~the only one  
is it~~

3 copies

K34/34 7\*  
Henry Moloto

indexed

K34/34

7

Diretō t̄sā olithalo

1. Mankwana a serēma mokokotlō monabaffadi.

Mankwana a serēma banna matlō.

2. Byatlaclī xa mmarrula matladi seama kololoē.  
E loe ole thaba ya Malitsi.

3. Borale Kethaba ya ethšipi.

4. Mabolepn̄ ba Kekana thibēla utlō olimapuba phefō  
ya borwa e setse.

5. Thala t̄sā xes̄o dīta ratana Matome ~~is~~ Mnabolepn̄,  
Boš̄o diya etēlan.

Diretō t̄sā olifromo.

1. Kxara: maraxaxa Kxara nadisa a dīka, mosidi  
mokxantla nguna a Šila katiwala la Šekxova Phososo.

2. Seepa: mafeng o epa Kxusi e epa motho o  
moso na.

3. Ke Mamano: ato a moaxa Saphute la mašelexu  
pioluta atlēla mokato, atingue olifoxa xa e xoxe  
Letsuka le ethimocisa masila.

4. Tala: xa e boone mosexare wa bona tala o hwile.

5. Senkxo: Sa a mankxela phuku e bose moxwetē.  
Raxa masepa kalednaō xatlala xa masep pelo  
Ke xonkka.

6. Tliberē: Tliberē mphata secla katloxa basadi/ba  
šala ba kxelēla, banyana ba xatip̄bu ba a lla bafre  
bona Tlibere kromo ya <sup>in</sup>mala obotse.

END S. 127.